



Boro Radovanović

TRAGOM SMUČARSKE STAZE

55 godina najstarijeg smučarskog kluba u BiH



borislav Radović



tragedija učenja

Pet i po desetljeja od osnivanja Školi-kluba,
prvog studenčkog kluba u BiH i Hrvatskoj,
čija tradicija danas nastavlja Smučarski
klub Sarajeva.

Sarajevo, 1983. godine



Jahorinska tradicija

Kad je 1963. godine Jahorina ugostila inozemne smučare u okviru 1. Jahorinskog kupa, učinjen je prvi predor u svjetsko smučanje. A kada je, samo dvije godine kasnije, na školski održana i studentičko prvenstvo svijeta u smučanju, udarci na temelju za internacionalnu tradiciju Jahorine.

Vremenskim, dograđenim su se stari i pretigli novi objekti na Jahorini, a tradicija međunarodnih takmičenja, sa manje prekida, i dalje je nastavljena. Novi profesionalni korak učinjen je krajem sedamdesetih godina, kada su entuzijasti Šećenskog smučarskog kluba, koji je vijek ove vrijeme bio nosilac sportskih aktivnosti na Jahorini, poteli da nazovu i kandidovanju za organizaciju takmičenja u lag medunarodnog ranga.

Europski smučarski kriterij, organizovan od strane SSK 1971. godine na Jahorini, poslov je svjetske sportske javnosti stao na znanje da raspolaževo sa sposobnim organizatorima i za najkompleksnije zimske pripreme. Odeljiva organizacija ovog takmičenja bila je presudna da FIS privredi našu kandidaturu za Europski kup, zadetu na sastanku održanom 8. juna 1974. godine. Dobili smo organizaciju i odmah se pristupilo uređivanju mesta, naroditi stot za sport, pre od strane FIS-a homologirane staze te stote u našoj zoni.

Prije Europskog kupa na Jahorini stvar je novo samopouzdanje, a služaj je bio da se ta 1975. godine, zbog nedostatka snijega na Pohorju, oprobamo i kao domaćini Svjetskog kupa za žene, takmičenja za „Zlatnu Hrušu“. Ovaj put inozemnih ekipa i delegata FIS-a bilo su vrlo povoljno, pa ne niskon drugog tekmožbenja za Europski kup, koja je održana 1976. godine, preteći rezultatima i u još većim zimskim prizivima na Jahorini.

Razvijalo se, naravno, i svjetsko kupa. Ta ideja nije bila nova. Studija OECD-a „Mogućnosti i problemi razvoja zimskog turizma u Jugoslaviji“, Pariz 1968, bila je istraži da se podržiće Šećeva potreba posmatrati u jednom novom svijetu – kao područje koje po svojim klimatskim i drugim pogodnostima pruža mogućnost privremenje desetina hiljada smučara. Još poboljškom-


sedamdesetih godina rodila se ideja o mogućnosti organizovanje zimskih olimpijskih igara. No, nešto više nego nijenu premanjnost, ideja nije raspultena od strane brojnih smrđavljih radnika, a čemu su glavnu ulogu imali upravo članovi Sarajevskog smrđavljeg kluba. Bilo je dalje razmatravano, sve do ovih zimskih dana 1977. godine, kada su, u sastavu zadovoljstva, sa činjenjima konkretnim prijedlozom za kandidaturu Sarajeva za 14. zimske olimpijske igre 1984. godine.

Naroci aktivnosti na pripremi kandidature bili su oni isti smrđavski entuzijasti koji su bili začin organizacije svih dotadešnjih smrđavskih takmičenja, iako najpragrijaniji za ideju da se Sarajevo kandiduje za organizaciju olimpijskih takmičenja.

Sarajevo u ovih nekoliko desetina meseća, nasti ka Olimpijadi može izgledati prilično jednostavan. No, prve bilice koričene organizacije 14. zimskih olimpijskih igara treba truditi jed u ranim petdesetim godinama, a kompletan proces razvijanja organizatorskih sposobnosti treba gledati i kroz trud nebravljivih smrđavskih entuzijasta, koji su godinama s mešem ljubavi, trude i znanja oslobavali i gradići naselje Sarajevo kao uspješnog domaćina međunarodnih takmičenja.

Dragutin Kozica

**SMUČARSKI
KLUB
SARAJEVO**



1928



1950



1981



Prije nego se prepustiće sjećanjima

Knjiga „Tragom smučarske staze“ nastala je kao pidič Želje aktivista Smučarskog kluba Sarajevo da se na jednom mjestu sakupi i od „zvata vremena“ sačuvaju dragocjena sjećanja na početku organizovanog smučanja u Sarajevu i Bižuu i Hercegovini usprte, da se dijelovi brojne čuvanih privatnih smučarskih arhiva objedine u jedno veliko i dragocjeno sjećanje na prvu sarajevsku smučarsku lampionu. Na ovome bijelim mjestu koji su dojlo stvorili putem smučarskog sporta u prvim postojanim godinama, na generacije šampiona iz pedesetih, sedesetih i osamdesetih godina, na mladiće i djevojčice na kojima danas radi budućnost Smučarskog kluba Sarajevo, na nabrojane aktiviste koji su stvorili nizu penjali na potkrepljenoj postolji, ali bez kojih Ški-klub Sarajevo, Sarajevski smučarski klub, odnosno Smučarski klub Sarajevo ne bi bio ono što jeste – planin sporta na temeljima čijeg se razvoja kroz decenije rodila ideja da se Sarajevo kandidira za organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara, čiji datum domaćini, s ponosom, bili 1994. godine.

Knjiga „Tragom smučarske staze“ sastavljena je svim ljudima koji su dio sebe ugradili

u pet i po decenija postojanja Kluba, svim generacijama sarajevskog smučanja, današnjim deťelima i bakama, majkama i obevima, njihovim zinovima i klobima, sedmidesetim aktivnim smučarima i smučarkama. Namijenjana je i svim ostalim, koji iz bilo kojeg razloga interesuju kako se razvijalo smučanje u Sarajevu, kako se od preve klase razvijao klub čije zaduge za današnji i budući olimpijski procevi smučanja u Bosni i Hercegovini nisu male.

Pred sobom imate u osnovnim crtama legenu historija Kluba, vjerovatno i sa deset izostavljenih detalja o događajima koji su u njoj trebali da nadu mjeru. Međutim, umjetno i ujutru na eventualne propuste, potreblje se da na njih ukazete, kako bismo ih prilikom neke buduće godišnjice, kad ćemo, ujedno smo, dopisati još svijetlje stranice o Smučarskom klubu Sarajevo – ispuniti.

Stoga, imajte razumijevanje za sve probleme prilikom prikupljanja podata za ovu knjigu, jer posao nije bio nemalo lak, tim više što je ključna dokumentacija bila prilično oksudna i praktično se sastojala od nepotpunih zbirki zapiskaka i izvještaja sa godišnjih skupština.

I na kraju, prije nego se prepustiće sjećanjima, dozvolite jed da se zaključim svim članovima Ški-kluba Sarajevo, Sarajevskog smučarskog kluba, odnosno Smučarskog kluba Sarajevo koji su svojim dragocjenim prilazima doprinijeli da ovu knjigu se delavalo u pet i po smučarskih decenija objedinimo u ovoj knjizi. Posledna zaključnost dugujem sedmidesetom predsjedniku Komisije za informisanje i propagandu Boži Komorjanoviću, čija mi je saradnja na ovom poslu bila najdragocjelija...

Boro Radovanović
Sarajevo, avgusta 1992.



prve skijje

Kad smo već bremali u istoriju sarajevskog smučanja, tad je da bar letnjično zavirimo i u istoriju ovog sporta u našem. No, prije svega da klobemo nešto o nastanku ovog sporta koji se upotrebljava u našim krajevima. Riječ je, naravno, o smučanju i skijanju, odnosno smućanju i skidjanju. Nijezna riječ nema korijena u srpskohrvatskom jeziku, a skije se upotrebljavaju ravnopravno. Prva je stvara i posuđena je iz norveškog jezika (n. k. d.), a druga je slovenskog portjeka, odnosno uzeta iz slovenačkog jezika. Svojevremeno je upotrebljavana i riječ smučarstvo, što je samo modifikacija izvorne riječi smučanje.

Internacionalizacija norveške riječi nije nemalo slučajna. Međa se su sigurno ne moglo reći da je smučanje više koliko i judski rod, ni ta nije bila previla daleko od istine. Naime, prema proučenjima poljskim entomima, a i svim sačuvanim predmetima iz kamennog doba, ustanovljeno je da su se stanovnici sjevrenih dijelova zemaljaka bavili za lovačke potrebe smučanjem nekim prethodnim, koja su pridržavali na obalu.

Najstarija sačuvana „skija“ pronađena je u Helsingu u Švedskoj i prema procjenama, stara je oko 4.500 godina. Najstariji orteli skija pronađeni su u jednoj pečini u Norveškoj, a poslije negdje oko drijerišnjedice godine prije naše ere. Nešto mlađi orteli otkriveni su i u pečini na obali rijeke Vig, u blizini Bijelog mora, te u Salavrugu, u jednoj pečini na obali jezera Onega.

Ovajčki hrvatski Sakso-Grammaticus spominje smučare u 3. vijeku, a ovaj sport približan je i u najstarijim hrvatskim narodnim pjesmama. Zatim, tu su bilježili vizantijskog istoričara Prokopija, koji je zabilježio da su skije upotrebljavane i u vojnim pohodima još u trećem vijeku.

Prije smučanju triku opisao je hrvatski botaničar Olaus Magnus 1555. godine, a iz tog perioda je i zapis o matku hrvatskog kralja Gustava Vasa, koji je na skijama prešao 86 kilometara. U spomen na ovaj podvig, danas se organizuje najveće smučarsko takmičenje pod nazivom Vasalopet.

Poseban doprinos popularizaciji smučanja doprinijeli su dvojica istraživača, Švedsin Nordenkjold i Norveštanin Nansen, koji su sedamdesetih i osamdesetih godina prollog vježbe predili Grenland. Nansen je napisao i knjigu pod naslovom „Skijanje po Grenlandu”, koja je vrlo brzo prevedena na brojne jezike, pa je postala klasična redaka propaganda smučarskog sporta.

Medju najstarijim smučarskim klubovima je onaj koji je osnovan u Kristianiji u Norveškoj, a bilo je to 1877. godine. Istočno, u Kristianiji je još 1767. godine održano jedno smučarsko takmičenje norveških vojnika, koji su još tada imali svoje smučarske čete. Tradicija Kristianije nastala je svoje mjesto i

u smučarskoj terminologiji.

U međuvremenu smučanje se razvijalo i u Češkoj, Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Rusiji, Švicarskoj, noći su novi klubovi i prijatelji.

No, ponovo je historija ustara za Kristianiju. U ovom je gradu 1910. godine formirana Međunarodna smučarska komisija, koja je pripremila prve propise za međunarodna smučarska takmičenja. Međunarodna smučarska federacija (FIS) formirana je 1924. godine u Šamonijs u Francuskoj, kada je u ovom gradu održana Međunarodna međunarodna zimska sportska manifestacija, koja je naknadno priznata kao I. zimske olimpijske igre.



bloške smučke

Medu starije dokumente s opisom smučanja spada i osnji I. V. Vahovana, koji govori o smučaju u našim krajevima, u Bloškama. Dokument je iz 1889. godine, a u njemu se opisuje da su slovenski kmetovi za prevoz niz strome snježne padine koristili neku vrstu skija i jedan dugi štap, koji je služio za otkrivavanje, upravljanja i kočenja.

Medium, bilo je to smučanje iz potrebe, ranije iz zadovoljstva, i prema mitljenju historičara bloško smučanje nije direktno uticalo na razvoj smučarskog sporta u Sloveniji. Kasnije u vredni evropskih zemalja, prvi podsticaji došli su iz nordijskih zemalja, posebno nakon Kansenove ekspedicije na Grenland, koja je, kako smo sad rekli, doživila veliki publicitet.

Za pionire smučanja u našim krajevima smatraju se Edmund Čibej i Rudolf Čerčko. Čibej je 1888. godine donio prve originalne norveške smučke u Sloveniju, a Čerčko je

bio jedan od prvih ukovanih smučarskih učitelja u školi Marijine Zdanskoj.

Zabilježeno je i to da su 1895. godine dva nepoznata slovenska planinara nadinila jednu od prvih smučarskih tura iz Ljubljane do Šmarje Gora.

Smučanje se, prema pisanim dokumentima, u prošlosti vijeku počelo razvijati i u Hrvatskoj. Franjo Buber je još u sezoni 1894./95. organizirao prvi smučarski tečaj u Zagrebu, a pokrenuo je i osnivanje Školske sekcije u okviru Prve hrvatske školske državne.

Inače, Zemski sportski savez osnovan je u Ljubljani 1900. godine, a tri dečje godine kasnije pretvoren u Jugoslovenski zemski-sportski savez. Ovaj savez 1923. godine postaje član Medunarodne smučarske komisije. Tista godina naši smučari učestvuju i na prvim medunarodnim takmičenjima.



smučari u bosanskim planinama

Prve smučke u Bosnu i Hercegovinu stigle su s austrougarskom okupacijom ovih krajeva, koja je izvršena 1878. godine. Danišći su ih austrijski vojnici i namještanci, koji su se ovim sportom de tada bavili u svojim Alpima. Međutim, domaća stanovništvo u početku ostalo je samo posmatrati ove novine. Smučanje je u ta vrijeme bila samo sporedna aktivnost tek pojedinih članova planinarskih društava, od kojih je prva, i Imenom Turistički klub, osnovana 1892. godine, a okupljao je prije svega stanice i po nekoj od domaćih bogatijih ljudi.

Značajan korak na razvoju smučanja napravljen je 4. aprila 1905. godine, kada je u Sarajevu osnovana podružnica Radničko-turističkog društva Prijatelj prirode. Centrala ovog društva bila je u Beču, a osnovala ga je austrijska Socijaldemokratska partija još 1895. s ciljem da među sindikalno organizovanim radnicima podstiče rasporjedljivost i rekreativnog boravka u prirodi. U društvo Prijatelj prirode već prve godine uključilo se i veliki broj domaćih radnika. Zimsko planiranje, određeno planiranje za upotrebnu smučki postaje jedna od djelatnosti svog

nagradnog društva, čije je, traže, samostalno dječje smučanje nastavljeno i po završetku prve vježbačke nade.

Zanimljivo je da je sarajevsko Radničko-turističko društvo Prijatelj prirode, posložio osamomililo po završetku rata i ujedinjenju svih krajeva, okupljujući sindikalno organizovane i ljevo orijentisane radnike, čime osnovao svoje podružnice u Zenici, Zagrebu, Osijeku, Slatiku, Koprivnici, Slavonskom Brodu, Mađarskoj, Splitu i Mariboru.

Za period do prvog svjetskog rata, od osnivanja Radničko-turističkog društva Prijatelj prirode, čije je istina osnovna djelatnost bila planinarstvo, interesantno je i to da su učestvujeli i massovni izleti u planine za zimski vježbići zaglavlji i nešto omiljenu za novi sport na snijegu, koji je u bjeogradničkim i županinskim selima do tada donosio samo zavodje.

Prije svjetskih rat prekinuo je aktivnosti prvi jubilatova osnivanja. No, sa zauzetkom svih krajeva, razaranje, smučanje i smučeri ponovo stupaju na scenu. Interesantna je prica o jed-

nom dogodaju iz 1918. godine, koju smo čuli od Svetislava Hraslovića, jednog od pionira smučanja u Bosni i Hercegovini, inači dugogodišnjeg člana Ski-kluba Sarajeva.

— Tek što su okupatori otifili iz Sarajeva, jedan dečko iz Mahala preuzeo je Obalem skija. Iznenadili smo se, a moj brat Vlado ga upita kada ih ih prodati. Monak vidi: Eto ih u kamari! Ispod Blitričke koliko hotel, čijeni otvoren baraku, čime ih je kamara, a ja vidi rukam mogao ponijeti. Obale — redi monak i oda dalje Obalem. — Vlado i Jakov Trifković otifili su do kamare i prenijeli desetak pari skija na nuli tavan, tako da je ulazno odjeljelo naše pre skijaliste ispod Plesne.

O daljem putu novog sporta, Svetislav piše — Među 1920. godine na Trebeviću su se pojavili prvi domaći skijaci; Branko Kraljević, Vintar, Jeftanović, Samardžić, Luković i još neki koji su jedi kao budiči studenti naučili da skijuju na Semerlingu. Oni su bili jedni od

osnivača Skl-akademije pri Sportskom društvu Šlavija, koje je ubrzo počelo pripreme za izgradnju turističkog doma na Mrivanjima početkom Pažnika.

Sportsko društvo Šlavija, o komu se govori u prethodnom parusu, osnovalo je 1922. godine Sekciju za planinarenje i zimski sport. Medutim, još 1919. godine Održivo planinarsko društvo Bosne i Hercegovine organizuje takozvana „smučarske partije“ po planinama.

Smučanje se sve više širi i stiče novi pribatlje u potrošu velikim senejskim sportskim društvima, u kojima se osnivaju planinarsko-skijaljeke ili samo skijalice takcijske. Pribatlje novog sporta su i članovi Rumunije, Kosova, Bjelorusije ... Medutim, smučanje je još uvek bilo samo „zelen“ uz druge sportove aktivnosti, sve do 1938. godine, kada je osnovan prvi smučarski klub u Bosni i Hercegovini, Ski-klub Sarajevo, klub čije tradicije danas nastavlja Smučarski klub Sarajevo.

Prikazani su naslovna strana revije „Balkan Sport“ i dio teksta u kojem se prvi put spominje Škola





Planinski vijenci koji okružuju Sarajevo uveliko su imali stolne posjetioce i za tijekom i za zimskih mjeseci, kada je osnovan Ski-klub Sarajevo. Do tada u Sarajevu je postojalo sedam sportskih društava, koje su u svom sastavu imala i smučarske sekcije; Društvo planinara BiH (osnovano 1919. godine), SK Slavija (osnovana 1922.), PD Romantika (osnovana 1923.), PD Kosmos (osnovano 1923.), HOD Bjelajnica (osnovano 1924.), SK Bezelac (osnovano 1924.) i RTD Prijanjaj primore (osnovano 1906.).

— Njada se postojale skijalice sekcije u pojedinih sportskim društvima, na skijanje se do tada nisu ugleđavali individualno, odnosno u manjim grupama. Nisu se na Trnavici, Crnopoliću, pa i na Jahorini — prije Svetozara Katalinčića, jedan od prvih predsjednika Ski-kluba Sarajevo. — Onde smo dođeli na ideju da sve to organizujemo centralnije i da formiramo klub između de jedne skijalice i druge skijalice. Najpoznatija lječnost iz tih prvih, a i kasnijih dana skijalostih Ski-kluba Sarajevo bio je bankovni Širovnik Vlado Hrisaković. On, Dragi Cvjetić i Dušan Krstmanović ubrzo su ih i na sudjelju bili u


Sloveniju, nakon čega je počeo sistematski rad i organizacija reabilitacija.

Naučnik, nije sačuvan nijedan dokument u kojem je zabilježen tačan datum formiranja Kluba. Ali, prema jednom tekstu objavljenom u reviji „Nala (ljepote“ od januara 1929. godine, može se zaključiti da je Ski-klub osnovan početkom zimske sezone 1928./29., odnosno krajem 1928. godine. „Nala (ljepote“ januara 1929. godine piše:

„Zadnjih godina velika skijalica sport u Bosni ne više maže. Ova zima osnovan je i Ski-klub. Terene za skijanje imaju na više mjesto, ali onaj na Goli Jahorini je najbolji, jer je najpriступačniji, udaljen od Pala 4 sata u zimsko doba...“

Ima dosta mnenja da je Klub osnovan 1927. i to je zapisano u mnogim časopisima sportskih historijera. Međutim, jedni sačuvani pisani dokumenti upućuju na 1928. kao godinu osnivanja Ski-kluba u Sarajevu.

Prije kazivanja Dede Hrisaković, Vladine supruga i jedne od prvih smučarskih tekm-



Dr. Aleksandar Katalderčić

čari u Bosni i Hercegovini, značajnu ulogu u osnivanju Kluba imali su i kapetan Boško Grbovec i dr. Miroslav Čebeljak.

— Za preog predsjednika izabran je Branko Katalderčić, advokat. Međutim, funkciju predsjednika praktično je vrlo Miroslav Čebeljak — kaže Dosa Hrisafović.

Po sjedanju Dose Hrisafović, Aleksandera Trunčića, Vilka Baća i Svetozara Katalderčića, u predstavnom periodu na dužnostu predsjednika Skl-kluba Sarajevo nastupili su se još Svetozar Katalderčić, Dušan Kramenović i Aleksander Trunčić.

Novoosnovani klub bio je za to vrijeme naložno posebno. O tome Aleksander Trunčić kaže:

— Bio je to gradanski klub, bez nacionalističkih tendencija ili bilo kakvog okupljanja u tom pogledu. Bio je i drugih klubova, ali

djelatnost im je bila planinarsko-smučarska, a jedini se Skl-klub i od judečke orijentisao na smučanje.

Na pitanje da ga privuklo planinskom radu u Skl-klubu, jedan od najaktivnijih članova, čita Vlado Hrisafović, koji danas ima 79 godina i sa suprugom živi u Šeku na Bosni, odgovara:

— Zadovoljstvo je bilo podizati jedan novi i uz to vrlo lijep sport. Posebno me oduzimljavao je da se sezonskim omladincima, Inača, za sam Klub me velikale besogranična društvenost, koja je vrednata među njegovim članovima,

Krajem tih dvadesetih godina, kad smučanje od sklonišničkog prerasta u takmičarski sport i smučarska oprema počinje nova karakteristika:

— Na polici, koja se radila od bambusa, tornjive i lješta, počinju da se stvaraju krozlovi, a na rukohvatne police kolne petle — prisjetite se dugogodišnjih smučarskih nadnik. Božidar Illoban Hid — Smučari su nosili takozvane pump ili ski-paravance od lejaka, gojzarice sa klincima, kape od lejaka sa naučnicama i štiftom, rukavice sa odvojenim palcem pleteće od vune. U aparatni su bili „Hajvalj“, „Hajprimer“ i „Jaliger“ nazeci, a u samoj tehničkoj primjeni je napredak u bezini konstrukciji u novicu i neka vrsta dvekoraka i trokoraka, te metni elementi gubitne tehniku.

Uči prethodnih godina po osnivanju Skl-kluba Sarajevo organizuje seosku propagandu smučarskog sporta među sarajevskom omladinom, prije svega, kroz organizaciju takmičenja, od kojih je prvo bilo na Benjanu, a ulaz u kroz kuseve smučanje. Tih prethodnih godina Klub nije imao svojih objekata na planinama, pa se takmičenja i koncerti najčešće održavali na terenima vila Jezera, popularnog kupališta Sarajeva.

U Sarajevu je zabilježeno jedno takovo mesecno propagandno takmičenje februara 1929., go-

dine na planinama iznad Jezera, a istog ređe se Ski-klub je organizator i Prvog prvenstva Bosne i Hercegovine u smučanju. Takmičenje je održano samo u teženju na stazi dugoj 22 kilometara. Istočno, prvi godina aktivnosti skocnik je bio dan na smučarsko-trčanje.

U Starici se takođe, deuje značajan publicitet aktivnosti Ski-kluba na popularizaciji smučarskog sporta, uz objavljivanje fotografija najatraktivnijih tenasa na planinama koje okružuju Sarajevo, posebno Jahorinu i Čepeljaku. Zahvaljujući i toj propagandi, to je mreža polaznika na klapskim kursenima smučanja. Jednog od tih kursova prisustvuje i Franjo Kanta:

— Kad sam 1930. godine napokon oствario svoj san i kupio skije, odmah sam se prijavio na kurs koji je vođeo Josip Sigmond. Kurs je održan iznad Jezera, a trajao je sedam dana. Posebna strateška za mrežu polaznika predviđala je vodnja prema potoku po rečićima. Nakon osmoga, kurirvi su počeli da se organizuju i na Jahorini.

Značajan datum u istoriji smučanja u Bosni i Hercegovini je 12. decembar 1930. godine. Naime, tada je osnovan Sarajevski zimsko-sportski podstavac za Driniku, Žetiku i Vrbanjku Banovine, čij je zadatak bio da razvije smučanje, u čemu je imao dobit uspeha. U Sarajevskim zimsko-sportskim podstavcima je učlanjeno pet sportskih društava i klubova: PD Romanija, Planinarsko društvo u BiH, SK Slevija Sekcija za planinarstvo i zimske sportove, PD Kosmos i Ski-klub Sarajeva.

Velj potbuktom tridesetih godina pojavljuje se aktivnost na planini. Naime, 1930. godine na Palama je Ingradien Hotel "Kobović" a na Jahorini podignuta vrlo popularna Temeškova koliba, pa one objekte zase vila koriste smučari svih društava i klubova za tekmovanja i kurseve. Među njima su i dalje najaktivniji članovi Ski-kluba, koji posebnu pažnju posvećuju da posreduju i organizovanju kursova za omladinu jahorinskih selja i Pala.



Boska - M.

Organizovanje članova preveljuje se posebna pažnja, ali i stručnom osposobljavanju kadrova za održavanje smučarskih kursova. Tačko bi litera „Jugoslovenska polta“ od 20. marta 1930. godine sasvimjena da je...

...objubljeno zimsko sportsko društvo. Ski-klub odlučilo da tri sezone najaglomerija člana smučara pošle u Sloveniju na Triglav da završe nastavnički kurs smučanja. Na tjednici odbrza njenjelo je da se potelje Vlado Hričković, Drago Cvijetić i Duško Kremmerović. Kurs će održati poznavati i čuvati noveliki reisender Gutensson. Kurs će trajati tri nedelje...“

Inte sezona „Jugoslovenska polta“ bilježi i terednju Ski-kluba s vojskom na obuci vojnika u smučanju.

„Ski-klub, u sponsoru sa generalom Gudžićem, kao predsjednikom Olimpijskog odbora, odlučio je na bosenu Bjelalicku da izvede vojničke patrolne vježbe. Tim vrijebama bi učestvovali celi članovi Ski-kluba i članovi Slevije, Romanije i ostalih turističkih društava.“

na koja se bave zimskim sportovima..." ("Jugoslovenska polta", 22. februar 1933. godine).

Iz ovog teksta vidimo da, danas olimpijska, Bjeljina ni prije pretešetak godine nije bila reprezentata ujubljajem smučarskog sporta.

U toku 1933. godine, prema evidenciji Bobana Nića, sastavni klubovi i društva odali su ukupno sedam takmičenja, od kojih je svakako najinteresantnije jedno od prethodnođenih takmičenja Športske omotadine na Palama 19. febrara 1933. godine. Djevojko su se natjecale u trčanju na stazi dugoj četiri kilometra. Zabilježeno je da je pobjeda na tom boravku takmičenju pripala Abida Karahasanović, druga je bila Cita Pezi, a treće Dina Hrkačević.

Bio je to krapan događaj u ondašnjem Sarajevo

Športske omotadine na Palama!



ju, a kako su se u to vrijeme „mirile“ tradicija i ljubav za sportom među Ženskom omotadinom, priza prva smučarka šampionka Abida Karahasanović:

— Muslimanka su nosile zar, a malo ih je bilo koje su bile na skijanje. Ja, kad bili ih na Bjeljincu, na primjer, onda bili iz kuće izdala u zara, ta besator. On je nosio skije i ostala opremu. Tako niz masatu, niz Kosača, pa kroz Čarlija i u tramvaju. Onda u vez, do Pazarida. Čini uđemo u vez, je skinut zar, ispod vez volj bila u skijaljkoj opremi,

Abida Karahasanović, inače, u to vrijeme bila član Romanijske, prisjeti se imena pionirki Ženskog smučanja u Sarajevu:

— Pačeta, Dasa, moja velika prijateljica, pa la moja Školice Boša Ujepava, Vikića Hil, Gine Hala ... Sjedim se i Dasa Kalenber, Nada

Pretvor Atletičarac: Mihailo Bogdanović, Anton Trifunović i Drago Stamenković na „petarčici“ ustanove u godinama...





Grupa članova Skihluba na otvaranju prilikom obnovljenja klupskog doma na Črepčoljškom.

Zor, Dara Tadić, Žanda Terzić, Mira Vasićević, profesorica Đurić... Bilo nam je podista. Vejlalo nam je i nakočima pješčiti po planini...

Zvonimir Katalinčić

Godina 1934. jedna je od najznačajnijih u prijednoj historiji Kluba, a i smrćenje u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Ova događaja iz 1934. potrebno su zračnjaju. Za članove Skihluba nespinku redovit predstavlja je otvorenjak redova na preem klupskog doma na Črepčoljškom, a za sve sarajevske smrćučare legendarna pjesnikinja u Bosni i Hercegovini u neposrednoj blizini Hotela "Kralj Petar" na Palama.

Ideja o gradnji klupskog doma prvična je od osnivanja Skihluba, a realizovana je tek šest godina po osnivanju, kada su prikupljena sredstva,

— U tim zadnjim razvijenijima u domu posjetojala su češke suradnje. Prema pred-





Dr. Dušan Krstanić

Vjekoslav Šarić

bio je bili na Jatorini, a prema drugoj na Crpaljkom. Na kraju smo se odlučili za Crpaljko. Sjedim se da smo ugovor s krovničkim zemljistom za gradnju s jednim seljaku sa Crpaljkog potpisati ja, kao predsjednik, i Dejan Cvjetićić, kao sekretar Kluba – kada Svetozar Kaluderović.

Izgradnja doma značila je i te takva inicijativa za još uspiješniju aktivnost.

— Posebno je bilo važno da su teneni na logoru smo potobili izgradnja doma bili relativno blizu grada, a samim tim i veliko priznapani — kaže Aleksandar Trmić. — Upravo zato smo se i odlučili za Crpaljko. Inače, dom je projektovao inženjer prof. dr. Dušan Krstanić, časnik Štan Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Objekat je imao svoga počeset leta, ali znalo je u njemu prespavati i do dečjata smrđana i ldetnita i nikome nije bilo tijesno, jer interesantno nam je okidanje, druženje, a ne komfor.

O tome kakva je takva izgradnja, priča dugogodišnji aktivista Vjekoslav Šarić:





Ora lasciava le Piattevalli e scese verso Pala

— Bio obzira što smo imali obvezljedena značna sredstva, svih članova Kluba morali su maksimalno da se angažuju kako bi dom na Crpoljaku bio zavljen. Nasvetljaj je kantonirao do preprece u Pećinu brda, a potom na konjima i ledima članova Kluba, preko Gornjegra, prevozen na Crpoljak. Kakav je to bio događaj kada smo 11. novembra 1934. godine otvorili svoj prvi klupski objekat, gorovo svi članovi Kluba bili su na skakašu. Sjedem je da je tom prilikom prisutne pozdravila predsjednik Sarajevskog zimsko-sportskog poduzeća Jovo Radomirović i predstavnici drugih klubova i društava.

Prije otvaranja doma Skl-kluba na Crpoljaku, početkom 1934. godine, na Palama se desio krupan događaj, izgrađena je prva skakaonica u Bosni i Hercegovini, koju je finansirao Sarajevski zimsko-sportski poduzetnik.

— Skakaonica se nalazila na Kalušićim trdimama na imanju Kotovića, a omogućavala je skokove oko 20 metara — kaže Aleksandar Trnitić. — Imaće, skakaonica je vrlo kratko bila u upotrebi, jer se pokazalo da je pogrešno izabrana, polako se sviljeg prljive kruško zadržavao na toj visini.


Izgradnja skakaonice završena je 6. februara i tog dana poduze je trening skakača pod vodstvom norveškog trenera i tada jednog od poznatijih evropskih skakača Jera Bjerna, koga je Poduzeća, u saradnji s klubovima, angažovao za obuku prvih bosanskohercegovačkih skakača.

— Prvo takmičenje održano je 11. februara 1934. godine, istog dana kada je skakaonica bila otvorena. Skakali smo, Jer Bjern, Grilo Šemardžić, Stjepan Bak, ja, Josip Tereš, Zdravko Čović, Stanko Zadnjar, Vojko Hilj, Jelko Čecon ... Bio je to veliki smrčanski događaj, prava senzacija za mnoge koji su prvi put vidjeli jedan ovakav objekat — kaže Bojan Hilj, — Bio je to proučljivo takmičenje, a prvo zimsko organizovano je 18. feb-

ruara 1934. Bilo je to Prvo prvenstvo Sarajevskog zimsko-sportskog poduzeća u smrčanskim skokovima i uopšte prvo zimsko takmičenje u ovoj disciplini u Bosni i Hercegovini. Prva Sampionatska titula pripala je Grilo Šemardžiću, drugi je bio Stanko Zadnjar, a treći Slobodan Bašić, Šemardžić je da putu skočio 14,5 i jednom 15 metara.

Dakle, smrčanski skokovi u Bosni i Hercegovini upravo za vrijeme 14. zimskih olimpijskih igara stali rijeđak jubilaj, znamenito vrijeme od prvega takmičenja u ovoj disciplini. Za prve podatke tijeko su nazare imena Grile Šemardžića, prvega Sampiona i njegovo najboljeg prijateljnog skakača, koga

Franjo Almusa žalio, neuspješno pozvali na 10. februar 1937. godine



su nepriznati strujaljci za vrijeme rata, i preuz grane Norveške Šume Bjerna.

— Sjedim se, u mojoj kući organizovali smislovači od Bjerna na kraju njegovog književog boravka u Sarajevu — kada Švezdečar Katalinu. — Bjern je imao oko 21 godinu, govorio je njemacki. Nije htio da proba slatke ni pita, jedino je uzeo parče bureka i zeljanića. Nama je to bilo neobično, pa smo ga i upitali, a on je odgovorio da se ne može biti vrhunski sportista skoliko se ne pazi na hrana. Pritcham nam je kako je pošao da skidaše kao časarskogodiljni dječak i da je od tih petih dana vrlo disciplinovan, da ne piće za alkohol, domać, juku hrana, pa niti žene. Samo tako se mogu postići vrhunski rezultati — rekao je. — Inače, bio je to u ono vrijeme skorošć evropskog nivoa.

Pored dovođenja preuz stručnjaka iz inozemstva, Sarajevski zimsko-sportski podstavac značajnu ulogu posreduje i proliferiranju

mag. Aleksandar Trstenik



zajedničke stručne base. Zračenjan konak na tom planu predstavlja 1934. godine, od 29. februara do 18. marta, održani prvi stručni tečaj za instruktore smučanja, na kom je učestvovao tridesetak kandidata. Vode ovog tečaja bio je Dušan Tadić, a nastava su držali Vlado Hrisufović, Pepe Sigmund i Dušan Krivancović. Najuspješniji polaznici bili su Božidar Hilic, Božidar Felčar i Miroslav Dobriljk.

Naredne godine, ovoga puta u organizaciji Ški-kluba, održava se kurs za trenerijotičke nastavnike, njih trideset, koji su imali značajnu ulogu u popularizaciji smučanja među trenerijotičkim omiljenicima.

Ovog kurса na Crpoljiskom sjedištu se pojavio Kantac:

— Na kursu su se okupili nastavnici iz cijele Jugoslavije. Ja sam, pored početnja preuzimarske pomoći, držao i predavanja iz fizioligije sporta i prve pomoći. Inače, glavni nastavnici smučanja bio je Drago Ulaga, apsolvent filozofske u Berlinu, zatim Vlado Hrisufović i Božarić Pepe. Među istaknutim kvalitetima bio je i Jala Prodanic.

Kupko prvenstvo 1936. godine održano je u Kraljevcu, a najbolji u triču na 18 kilometara bio je Murat Jatić, jedan od najboljih mlađih takmičara iz tog perioda, tada član Škavljice, a kasnije član niza godina takmičer i aktivista SSK.

S izgradnjom doma na Crpoljiskom sve je intenzivnija aktivnost na oboru novih pokretača smučarskog sporta, pa 1936. godine Ški-klub na Crpoljiskom organizuje i školu smučanja, koja je radila tokom cijele zime, a školu je vodio Božidar Hilic.

Ova godina bosanskohercegovački takmičeri su prvi put učestvuju na jednom državnom prvenstvu. Takmičenja su održana u Sloveniji, a na njima učestvuju Božidar Hilic i Stjepan Linciceder u alpskoj, te Grubo Samardžić i Štefan Bek u nordijskoj kombinaciji. Rezultati kojima su postigli nisu zabilježeni.



Trofej Jasna Trunčić, „članice povratnika“ u smrku za 1937. godinu

Sezona 1936/37. bila je bogata smučarskim događajima. Ukoliko početkom 1937. godine (18. januara) na Čapljikovu je održano Prvenstvo Ški-kluba u smrku. Takmičari, njih trideset, vozili su na svilje staze ukupne duljine 2.200 metara, a vrhulja nad morskim razine je 300 metara. Zbog nezgodne krvine podiže samog starta, takmičenje je zavrtlo samo sedam smučara, a objediniće najbrži bio je Drago Cvjetić, koji je postigao vrijeme 2:28,2. Drugo mjesto pripalo je Vilju Legatu s vremenom 2:33,4, a treće Aleksandru Trunčiću, čije vrijeme nije zabilježeno u rezultatima.

Sarajevo je 1937. godine domaćin velikog sportskog događaja, Prelog jugoslovenskog smučarskog slota, koji se, u skladu sa tradicijom, održava na terenima Pele i Javorine. U okviru slota, na programu su bili Održavno prvenstvo u svim disciplinama i Vojno prvenstvo. U organizaciju su bila uključena sve

sarajevska sportska društva i klasteri koji su u svom sastavu imali i smučarske sportske sekcije. Izvršavanje dispečirajuće organizacije dali su i članovi Ški-kluba. Za vrijeme ove manifestacije na Javorini je otvorena i prva smučarska skakavica koja je izgrađena vojskom. Predsjednik ove skakavice bio je predsjednik Ški-kluba Aleksandar Trunčić.

Premda onome što je zabilježila analitička stampa, u trići na 18 kilometara učestvovalo je 66 takmičara, a najbolji je bio član Izbjeljenske Udruge Franjo Miski, koji je došao prelaco za 1 sat, 14 minuta i 44 sekunde. Na jutrojnjem domaćem takmičenju u ovoj disciplini bio je Murat Jadić s vremenom od 1 sat, 28 minuta i 58 sekundi, Murat Jadić i danas posjeduje trofej, koji mu je kao najuspješnijemu bosanskohercegovačkom takmičaru dariovači redakcija „Politika“ — smučara izloženog od bronce.

Na takmičenju u smrku najuspješniji je bio Josip Novak, a najbolja plesnica domaći takmičar Grada Samardžić, Iza Samardžića plesnici su se Vili Legat i Doban Ilić.

Jasna Trunčić na jednom takmičenju na Čapljiku, januar 1937. godine



Od izvršenja odlomkih 1937. godine blježimo još jedan interesantan smučarski događaj u organizaciji Ski-kluba Sarajevo. Na Crnopoljskom je, naime, 28. februara te godine održano „Duševno plemenite u smuku“. Prva nagrada, lik smučanja sa tri breve grančice na mermeru, osvojila je Jelena Trunić, koja i danas posjećuje svu treću.

Interesantno je da je na ovoj nagradi ugraviran čitav niz godina kroz koje upotrebljavani znak. Kluba u stolici trougla su značili ispitnim slovima SSKC.

Pozicija Prelog jugoslovenskog smučarskog centra, smučanje u Sarajevu i okolini postaje još popularnije, posebno među srednjopoljskim građaninom. Sarajeva postaje i sve značajniji jugoslovenski smučarski centar, pa nije nimalo slatko što se u domu Ski-kluba na Čre-

poljskom od 10. do 30. januara 1938. godine održava jugoslovenski tečaj za smučarske skokove. Tečaj su počudila 30 polaznika iz Ljubljane, Maribora, Beograda, Skoplja i Sarajeva, a nastavu je dirao Branko Polić. Od devet polaznika iz Sarajeva, tečaj ih je završio pet: Svetislav Japundžić, Ognjen Lukačić, Kadićin Čakić, Edo Antrošić i Stanko Žadnikar.

Ovi radnici je u Ski-klubu planirana izgradnja jedne smučarske skakavice, ali ova ideja se neće realizovati do kraja 1938. godine, kada je počela gradnja skakavice na Črepnjaku, u neposrednoj blizini klupskog doma.

— Ranija skakavica na Palama bila je kratkog vijeka. Zbog nedostatka snijega vrlo malo je koritenja, a ubrzo je i struljala, pa

član na Jekovini PSSR, godina



je zabranjena za upotrebu. U Ski-klubu je bilo više politorika skijaških skokova, pa je tako odlučeno da se gradi skakaonica na Crpeljkom – prisjeti se Antun Trinjak.

Projektant i ove skakaonice bio je inž. Aleksandar Trnčić, a skakaonica je, prema njezinim rješenjima, omogućavala skokove od 30 do 35 metara.

– Ponovo je do punog iznajla dolje entuzijazam svih članova Kluba – kaže Vilko Boš. Kao što je uvek sljedeći prilikom izgradnje klupskeg doma na Crpeljkom, i prilikom gradnje skakaonice članovi su sešli dio posla obavili dobrovoljnim akcijama.

Skakaonica je otvorena početkom 1939. godine, a svečano otvaranje bilo je 12. februara. Ovaj događaj zabilježio je i „Jugoslovenska pošt“ koja 21. februara pila kako je povodom obišvra ovog objekta organizovano interesantno takmičenje, na kome je

nastupilo devetnaest skakača, devet domaćih i deset gostiju iz Slovenije. Ovo je slijedilo i prvenstvo Sarajevskog zimsko-sportskog poduzeća, a slovenski skakači takmičili su se van konkurenčije. Prvenstvo Poduzeća osvojio je Građa Šemercer, koji je ukupno 166,7 bodova, i najduže skokove 17,5 metara, drugo mjesto je pripalo Štefku Žadniku, koji je postigao rekordan skok od 21,5 metara, ali se padom, osvojio je 150,5 bodova. Gosti iz Slovenije postizali su dužne izmedu 26 i 30 metara; a najbolji je bio Ljubljanski Pribović.

Tokom 1939. godine učestvovljena je i sređna između sarajevskih i beogradskih skakača, odnosno između Ski-kluba Sarajevo i Športskog planinarskog društva iz Beograda. U toku ove godine održan je i međusudski susret na Kopaoniku 27. i 28. februara.

U „Jugoslovenskoj pošt“ od 2. marta 1939. godine zabilježeno je takmičenje sarajevskih

Društvo skakača na Crpeljkom 1939. godine



i biogradskih smučara na Kopaoniku. U ovom izdalu navodi se novo ime kluba, Smučarski klub Sarajevo. Interesantno je da ovu ime stvareno i na jednom dokumentu iz 1935. godine, na izdaniči Jugoslovenskog zimsko-takmičarskog saveza, izdatoj Trundu Aleksandru 2. februara 1935, gdje piše da je on član Smučarskog kluba Sarajevo.


Na, ustanovljeno je smučanje na Kopaoniku. „Jugoslovenska polta“ piše da je, pod vodstvom predsjednika Kluba Aleksandera Trunda i člana uprave Orlana Kremjanovića, na Kopaoniku doputovalo 12 takmičara Smučarskog kluba. Sarajevska ekipa bila je sastavljena od seniora i juniora, a u juniorškoj konkurenčiji nastupio je i seljak sa Črepoljačkog Miljan Poluga, koji je pobijedio u takmičenju juniora. Seniorska ekipa Smučarskog kluba

Sarajevo pobijedila je u daljinском trčanju, pa joj je pripao prizredni pehar, Beogradskog juvelira Matka Jokića, portfeljom Bosanaca.

I beogradski takovi zabilježili su događaje na Kopaoniku pa iz njih sazajemaju još neke detalje o osnutku Smučarskog kluba Sarajevo i Štrpskog planinarskog društva. Tako „Politika“ bilježi da su sarajevski takmičari u seniorskoj konkurenčiji imali tri minuta bolje vrijeme od beogradskih ekipa. U takmičenju u slalomu, kada piše „Politika“, juniori su po rezultatima bili nizni seniorima. Odstupnik je Predrag Gajić, junior Smučarskog kluba Sarajevo, koji je nastupao u konkurenčiji i dosegao svih 200 bodova od 200 mogućih. Odličan rezultat postigao je i junior sarajevskog kluba Vlado Đorđević.

Da suvrate sarajevske i beogradskie smučare 1935. godine na Kopaoniku





Fotografija ing. Aleksandera Trunčića

U „Pravdu“ se komunituje da je „prvo ubedljivo utrčanje iz Sarajeva pokazalo da oni imaju velike lepe lige spremnih i talentovanih trkača i da će kroz kratko vrijeme postati veoma općenito pozitivniji načinjenim smutljerima...“

Tokom 1940. godine organizovano je u Sarajevu i okolini doista takmičenja, a među najuspješnijim organizatorima bio je Smučarski klub Sarajevo. Jedes propegradno takmičenje organizovano je na Bistrići i 1. januara 1940. koj je proba od Gimnološke klizale pored puta za Vogeliku, a takmičili su se seniori na 15 i juniori na 7 kilometara. Podelak staze, koju je traktor Aleksandar Trunčić, bio je na Bistrići, a vodila je preko Nahoreva, Kobilje glave, Velikiča ponovo do Bistrije. Staze je svladavala visinsku razliku od oko 300 metara, a u konkurenčiji seniora

najbrži ju je protisao Leo Knap za sat devet minuta i pet sekundi, drugo mjesto pripalo je Vilijiju Legatu, a treće Stanisu Parkoviću. Među juniorima najbrži je bio Eugen Krajinović sa vremenom 45 minuta pedeset i pol sekundi, a sljedili su ga Milan Poljež i Krsto Lekić.

Takmičenje na Bistriji organizovano je u preoj polovini januara („Jugoslovenska polita“ donijela je rezultate u broju od 16. januara 1940.), a vel. 26. januara Smučarski klub Sarajevo istražio svoje najbolje članove na Državno prvenstvo koje je održano na Bohinju. Na raziš dugoj 18 kilometara nastupilo je 69 takmičara, među kojima i trajčica članova Kluba Leo Knap, Vilij Legat i Vinko Marlović. Knap je zabilježio odličan rezultat sat, devetdeset minuta i dvadeset i sedam sekundi i zauzeo peto mjesto, Vilij Legat pla-

sinio se na 30. a Vinko Marićević na 29. mjesecu. Poslijer vrijednog rezultata na Bihaću, Leo Krap je izabran u čitavu representaciju, koja je februara 1940. godine nastupila na jednom međunarodnom takmičenju u Austriji.

Tokom 1940. godine održano je još nekoliko takmičenja u organizaciji Smučarskog kluba Sarajevo. Tako se krajem januara (izborjene su i „Jugoslovenskoj polici“) od 29. januara smučari takmičile za naslov međukupnog prvaka Crpaljčkog na 180 kilometara, a poljoprivredni pripadac pehar „Jugoslovenske polici“, koji je osvojio Leo Krap, član Smučarskog kluba Sarajevo, drugo mjesto pripalo je Stariku Zadnikaru (Slaviju), a treće Vilju Legnu (Smučarski klub Sarajevo).

Poletkom februara Klub je organizovao propagandnu triku u sklopu na olimpijskim na Trsteviku. Ovom prilikom nastupilo je i Slavko Podkubović, slovenački takmičar, koji je tada našao na odlaskenu vojnog roka u Sarajevo, a po idućku iz vojske ostao je u Sarajevo i pristupio Smučarskom klubu. Podkubović je poslije svrha odigrao značajnu ulogu u podizanju kvaliteta bosanskohercegovačkog smučanja.

— Sa članovima Smučarskog kluba upoznam se na Kopacniku, već tada su me zvali da ostam u Sarajevo. Ja sam tada u Beogradu studirao DIP i onda ponuda me zaštartovala, jer su mi obetali i posao. Kasnije sam služio vojku u Jajci kaserni i kad sam završio, dolazim je predsjednik Trunžić sa dekretom o postavljanju, pa sam tako ostao konzuljat i trener u Smučarskom klubu—priče Slavko Podkubović.

O slovenačkim smučarima koji su u predstavnom periodu živjeli u Sarajevu i bili članovi Smučarskog kluba, Aleksander Trunžić kaže:

— Da bismo sistematski i stručno obučavali svoje članove, pareći domaćih kadrova, tradili smo se da angajujemo i druge kvalifikovane smučnjake. Za obuku trikača doveli smo

representativca Leona Krapa, a za obuku skakača angajovali smo takode slovenačkog takmičara Pribušeka. Alpski vozač Podkubović smo započeli u gimnaziji, pa je i on ostarao u Sarajevu. Ova trojica Slovence veoma su pomogli razvoju smučanja u Sarajevu i Bosni i Hercegovini u tom predstavnom periodu.

Krajem istodesetih godina sve je manje bilo smučja u Sarajevu i okolini, a i Jahorini, na strukturalnim smučarskim terenima, postaje sve privlačnija, pa se i tečaju smučarski aktivnosti prenesu na ovu planinu, na kojoj je ranije bilo izgrađeno nekoliko objekata za smučanje.

— Za zimskih nedjelja sve je više smučara krenulo ka Jahorini, Alpski vozači bili su vozom do Pita, a otuda su pješice nastavljali na Jahorinu, a mi trikaci bili smo pješice preko Trebevića, jer sam je ovaj put bio pogodniji za smučanje — spaja se Milan Jakić. Ova popularnost Jahorine uticala je na to da i Smučarski klub znamenje odluči da gradi svoj dom na ovoj planini.

Osnutna je pobela 1939. godine, najboljeniji

Aleksandar i Predrag Trunžić



radovi izvršeni su tokom 1940. i kad je dom bio gotovo prvič bušnjači ga su, tako da praktično nikada nije ni bio u upotrebi.

— Dom je građen na mjestu današnjeg doma „Mladost”, a projektanti su bili Božjan i Šemanić. Bilo je zamisljeno da bude u formi bosanske bašće sa 25 ledaša. Dobili smo novčanu primedbu od Postavice, ali značajniji je bio doprinos i članova kroz članarinu, dobrovoljne priloge i dobrovoljne akcije, jer tada smo već imali preko 200 članova i oko 30 takmičara. Objekat je bio izgrađen do krovu, a nedovršen je nego 1941. godine — kaže Aleksandar Trunčić.

Akcija za izgradnju doma na Javorini, vježba se i Vilko Bać koji priča:

— Deludili smo se za ovu lokaciju zbog privlačnih terena i obilatog snijega. Pred nem se mi bili smo doveli i vodili u objekat koji je raden od česnika u drvenoj konstrukciji. Čepić je preuzeo majstor Duran na licu mjeseta, a Rajsku je streljala. Za gradnju doma učest je pojam od Gradske štedionice u visini od 40.000 dinara, a mjenici su potpisali sei članovi Upravnog odbora Kluba. Polita sredstava opet nisu bile dovoljne. Klub je, preko svojih aktivista



(Foto: Pečatnik)

i aktivistkinja, organizirao prikupljanje dobrovoljnih priloga od preduzeća i pojedinaca. Da bi se obezbijedila sredstva za dovršenje, organizirali smo u prvo vrijeme zadarski Društinski dom i prvi smrdački bal, koji je finansijski potpuno uspio. Uz sve te, organizirali smo i dobrovoljne nadne akcije za dovršenje doma i prenos materijala od Pala do Javorine i samog gradilišta.

Preglednica sa crtežom nadograđene skulpture Andrije na Javorini



O velikoj akciji članova Smučarskog kluba Sarajevo doista je pisala i sedadnja stampa, a jedan vrlo zapušten članak objavljen je i u „Politiku“ u broju od 3. oktobra 1940. godine. Uz članak objavljen je i razglednica sa crtežom novog doma, koja je stampana u okolinu akcije prikupljanja sredstava za gradnju „Politike“ pove.

„Udareni su temelji za podizanje još jednog smučarskog doma na planini Jahorini. Počeli društvo „Romanić“, koje je pre nekoliko godina podiglo prvi dom na ovoj lepoj planini, i doma koji su podigli oficirji Šarajevskog garnizona, i Smučarski klub iz Sarajeva, nudio je ovačani svoju davanjuču saradnju i podigne svoj dom.

Svoj novi dom Smučarski klub podiže na jednoj maloj uzvišici, u takozvanom „Pajagu domu“. Sene mreža zaklonjeno je od vjetra, a nalazi se u blizini najlepših smučarskih terena. Za razliku od ostalih planinskih domova, ovaj dom će se nalaziti u sredini terena i neće biti potrebljeno nikakvo posmjerenje i gubitak vremena da se dođe do njega.


Podizanje novog doma biće omogućeno smučarima da se na terenima zadržavaju i za vreme zavremena, pa čak i magi. Smučari koji se bude rešavati na Goli Jahorini mora biti pruženi, kao do sada, da se podje vlasničavog smrečanja i verenja po opštrumim terenima Jahorina pružili i kompani vrataju u domove koji se nalaze pri dnu planine kad god se na planini pojave elementarna nepogoda. U novom domu selma će biti omogućeno da se sklene od metasta i utivaju sve blagodati jednog slobodnoga i odmoritve na planini.

Za razliku od ostalih domova, koji su niđeni po usoru na tude, novi dom Smučarskog kluba biće izgrađen u stilu beseske teoretske planinske kuće. Unutrašnji raspored predviđen je tako da će najbolje odgovarati potrebama smučara. U domu će biti pravi smučarski život.

Dom na Jahorini biće drugi po redu koji podiže ovo napredno i u svakom pogledu idealno sportsko društvo – Smučarski klub iz Sarajeva. Smučarski klub je jesen od nekih sportskih klubova koji se i aktivno bavio poslednjih godina propagacijom smučarskog sporta po udaljenim i zaboravljenim bosanskim selima i u tom pogledu postigao velike uspehe. Velika je zasluga Smučarskog kluba što se da na sportskim takmičenjima u smatranju vidištu i velike smučarske eksploitske sele koji dobiti izvanredne rezultate i obećavaju da istake osvete za sobom u svim smučarskim disciplinama veće sportske drugeve iz grada. Primer malog lika Milana Poluge, teljebeta iz jednog seli u Crapoljaku, koji je pre dve godine kada je Smučarski klub pobedio na utrkivanju na velikim smučarskim utakmicama na Kopaoniku, najbolja je potvrda za ovo.

Zbog toga će podizanje novog doma na pla-

Aut. Mato Kujundžić



nini Javorini zaslijti i novi uspeh na polju propagiranja smučarskog sporta. Vredni članovi Smučarskog kluba, čime stave svoj dan pod krov, potrudili su da po selima ispod Javorina potraže mlade seljaciće, da ih privuku u svoje društvo i nauče vještini skidanja i skijanja po ogromnoj planini koja je dobrim delom preko zime doskoro bila za njih nepristupačna.

Da bi podigli dom na Javorini, članovi i funkcionari Smučarskog kluba stvarili su svu svoju raspoloživu materijalnu sredstva Klubu na raspodjeljanje. Sve pripremene radnje izvršili su, tako reći, sami, Iskoristili su mesto, izradili pletenice i sami nallili nekako mogućnosti za najpotrebitnije radnove za podizanje jednog doma.

Zima se bliži, na Javorini kroz kratku vremensku zasepišla snadne paduljice, a dom nije bio dovršen. Klub od svojih prijatelja iz Sarajeva ne može više da računa sa slijedeću materijalnu pomoći. A želja svih bila bi da se dom ove jeseni bar stavi pod krov, pa da te ne proteže pregređatje na posao i dom dovrši.

Da bi dobio potrebljana materijalna sredstva za dovršetak ovog doma, u predstavnicu je došao i sam predsednik Smučarskog kluba inženjer Aleksandar Trunović, jedan od najprestižnijih sportskih radnika na području Bosne i Hercegovine.

— Nismo namjeravali ni od koga niti da tražimo — rekao nam je g. Trunović. — Smučari smo da se vrčemo kojima raspoložimo i možemo dom da dovedemo pod krov i da red nastavimo. Klub godinu. Međutim, u tome smo se rabili pesariški i ja sam priznadem, da nam ova zima ne bi propao red i trud koji smo došada učinili prilikom podizanja doma, da dodem u Beograd i zamolim od nadležnih potrebljana materijalnu pomoći za postavljanje krovova. Nadam se da tu u tome uspiši, jer zastupam jednu čisto sportsku stvar i nudiš pomoći koju su upotrebljati za propagiranju sporta. (Autor teksta u „Politici“ nije potpisao).

Crtak doma Smučarskog kluba na Javorini objavljen je i u „Pozorištu“ od 28. februara

1941. godine uz tekot projekta doma inž. Mate Bajjona pod naslovom „Stambena kultura „Sarajevo““. Mate Bajjon i danas posjeduje originalnu oslikanu kopiju projekta nadzorenog cloma na Javorini, a postala je, kroz vremena, i originalna fotografija terena na kojem je počela gradnja ovog objekta. Ova fotografija je tem uverenja, jer je na njoj teren na kojem je izgrađen današnji Dom „Jilasova“, koji je građen na istom mjestu, na temeljima nadzorenog objekta koji je sagradio za vrijeme rata.

Prije nego je nastao gođar zahvatilo i našu zemlju, početkom 1941. godine još su traže smučarske aktivnosti, a raspodjeljivanje takmičenja održano je u drugoj polovini januara. Naime, razvijajući se u toj godini ranije uspostavljenu saradnju, članovi Športskog planinarskog društva iz Beograda dolili su u Sarajevo, na pozivatni susret sa članovima Smučarskog kluba. Kako je zabilježila „Jugoslovenska politika“ u broju od 27. januara 1941. godine, one klube su se takmičile za gehare predsjedničku optinu i pehar ovog ljeta. Ujedno je održano i prvenstvo Ženskog sportskog poduzeća za seniore na 18 i juniore na 10 kilometara.

U prijateljskom nadmetanju beogradskih i sarajevskih smučara, obe počele osvojiti su članovi Smučarskog kluba Sarajevo. Pojedinačno najbolji među seniorima bio je Leo Knip iz Smučarskog kluba, a među juniorima najbolji je bio Beogradancin Dimitrije Marinčević. Titulu juniorskog prvega Podusveta osvojio je Karlo Miličević.

Bilo je ovo i posljednje smučarsko takmičenje koje je zabilježeno na stanicama tadašnje Štampe, koja je bila sve punija prijetnih vesti o nadolazećim i faležnim prodomima. I za smučanje je bilo sve manje vremena, a uskoro je i potpuno prestalo.

Kad je, poslije okupacije stare Jugoslavije, formirana vježbačka vojarna takozvana NDH, na velenju su se našli i brojni sportski klubovi, među njima i Smučarski klub Sarajevo, kojemu je zadržavaju mukla aktivnost, a imovina konfiskovana.